


Ti sirhelela eka COVID-19



Hlamba mavoko ko tala
xisibhi na mati




Siyani mpfuka wo ringana 1,5m
ku suka eka vanhu vanwana



Tshamani mi ambale mask



Minga ti khomi xikandza




Ku his ka
mirhi

Ku khohlola

Ku vava ka
nkolo

Loko mi vabya,
tshamani ekaya



Loko mi khohlola, khohlolelani
endzeni ka xikokola



Funda Wandu

Reading for Meaning